

t34_tsep_2

(TMW79XnUh16DFrk6bGxzNLen4Z6JcwYMnJq)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r4_tsep_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_borsuk_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tsep_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (\\ & \forall X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow ((r4_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow ((v1_tsep_1 X1 X0) \Leftrightarrow (v1_borsuk_1 X2 X0)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc \\ & X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \wedge (((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 \\ & X0)) \wedge ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)))) \Rightarrow ((r4_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow (r4_tsep_2 X0 X2 X1)) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (\\ & \forall X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow ((r4_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow ((v1_borsuk_1 X1 X0) \Leftrightarrow (v1_tsep_1 X2 X0)))))) \end{aligned}$$